WIKIPEDIA

Lingua pawnee

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A **lingua pawnee** é unha lingua caddo falada polos pawnee que residen na rexión norte e central de Oklahoma. As terras tradicionais do pobo onde se falaba a lingua eran o río Platte no que hoxe é Nebrasca.

Pawnee

Falado en:	Estados Unidos
Rexións:	Oklahoma norte e central
Total de falantes:	10 (2007)
Familia:	Caddo Caddo do norte Pawnee–Kitsai Linguas pawnee **Pawnee**

Códigos de lingua

ISO 639-1:	--
ISO 639-2:	---
ISO 639-3:	`paw (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=paw)`



Índice

Dialectos
Status da lingua
Notas
Véxase tamén
  Bibliografía
  Ligazóns externas

Dialectos

Existen dous dialectos do pawnee: South Band e *Skiri*. As diferenzas entre os dous dialectos están na fonética e no léxico.

Status da lingua

Outrora a lingua habitual entre os pawnee, hoxe é falado por un pequeno grupo de anciáns. Por mor do proceso de susbtitución lingüística en favor do inglés como primeira lingua, o status do pawnee tende cara a extinción. Porén, no 2007 a Nación Pawnee desenvolveu materiais de ensino para o instituto local e tamén para clases para adultos. Ademais, tamén existe material documental da lingua arquivado no Instituro de Investigación de Estudos Nativo Americanos.[1]

Notas

1. http://www.ethnologue.com/language/paw

Véxase tamén

Vexa a proba da Wikipedia en ***Lingua***

Bibliografía

pawnee (https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/paw)

- American Indian Studies Research Institute. (2008). Dictionary Database: Pawnee (Skiri and Southband dialects) (http://zia.aisri.indiana.edu/~dictsearch/).
- American Indian Studies Research Institute. (2001). Pawnee Alphabet Book (http://www.indiana.edu/~aisri/projects/pawnee/alphabet_book.html).
- Mithun, Marianne. (1999). *The languages of Native North America*. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X.
- Parks, Douglas R. (1976). *A grammar of Pawnee*. New York: Garland.
- Taylor, Allan R. (1978). [Review of *A grammar of Pawnee* by D. Parks]. *Language*, *54* (4), 969-972.

Ligazóns externas

- Pawnee Language Program (http://www.indiana.edu/~aisri/projects/pawnee.html), patrocinado pola Nación Pawnee e a Universidade de Indiana

---

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_pawnee&oldid=4413149"

A última edición desta páxina foi o 26 de xullo de 2017 ás 07:48.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.